

# Ngoho i sa tendei

No vha  
ni tshi zwi divha?



Zwi a konda u atsamula muthu o  
bonyolola mato.



Thuda na riñe  
vhatu ri na  
marambo a mutsinga  
a sumbe.




Thuda dzi shumisa mitsinga  
yadzo milapfulapfu kha u  
hovhelela matari a re thavhini  
dza miri dzi re nthanthha, ngeno  
ntsa i tshi kona u swikela  
a re fhasifhasi  
fhedzi.



No vha ni tshi zwi ñivha uri lulimi  
Iwa thuda Iwo lapfa lune Iwa kona u  
ñanzwa ndevhe dzayo?



No vha ni tshi zwi  
divhā uri zwimpanzi  
zwo ḥalifha vhukuma?




Zwi a kona u gudiswa u ḥalukanya nomboro.  
Zwi ḥavhanya u ḥalukanya nomboro u fhira  
vhathu.

No vha ni tshi zwi divha?  
Musi luaviavi kana  
okhithophasi zwi tshi  
sudzuluwa u bva kha  
vhupo vhuñwe zwi tshi  
ya kha vhuñwe ha muvhala  
muswa, mivhala ya khanda  
dzazwo i a shanduka ya vho  
yelana na ya henefho u itela  
uri zwi sa vhoneviwe nga maswina.



Arali okhithophasi  
ya nga t̄haselwa  
nga swina, i a kona u  
phusula buse la inkhi  
ntswuntswu i no  
pandela muthaseli.





Hu na lushaka lwa khovhe lune lwa vha na makolo mitshilani a no nga maڻo. Musi swina li tshi ri li khou ڻhasela "lito" la khovhe li re kha ڻhoho, matsina ndi mutshila wayo i si ڻhoho. Hezwi zwi ita uri khovhe iyi i kone u shavha.


Khovhevhimbi khulukhulu  
dzi tou fara nyendo ndapfu  
dzi tshi tshela zwiliwa! Dzi dzula  
madini a no rothola a re Devhula,  
fhedzi musi hu tshi vho rotholesa,  
dzi pfulutshela madini a no dudela a  
re Tshipembe. Dzi a kona u tshimbila  
lwendo lwa 8 km nga awara, ndi luvhilo  
lu no fana na musi muthu a tshi khou  
gidima o fheledza.

Musi madi a lwanzhe a Tshipembe  
a tshi vho rotholesa dzi humela  
Devhula. Khovhevhimbi dzi  
tshimbila khilomithara  
dza zwigidi na zwigidi  
nga khalañwaha  
nthihi.





Brr...

Brrrr...






Miludzi na miungo i no  
itwa nga khovhevhimbi  
dza muvhala wa lutombo  
zwi a kona u pfala kha  
vhukule ha 850 km.



Hu na tshaka dzo  
fhambanaho dzi  
no swika 600 dza  
zwimela zwine zwa tea  
u la zwikhokhonono  
uri zwi kone u tshila.

Vhunzhi hazwo zwi fasha  
zwipondwa nge zwa puta  
małari azwo nga luvhilo kana  
zwa shumisa "vhulimboludi" vhu  
no fasha thunzi dza mbo di vha  
tshiswitułulo!

Ubva afho tshimela itshi  
tshi mbo di sisima tsha bva  
esidi i no muñekanya itshi  
tshikhokhonono.





A si kalekale bufho li no shumisa masana  
lo mona lifhasi. Lo vha li si khou shumisa  
tshiñwe tshivhaswa nga nnda ha khudedzo  
(maanda) ya sola (masana).

Musi li tshi khou fhufha nga  
masiari, lo vha li tshi kona  
u vhulunga khudedzo yo  
linganaho u shumiswa  
kha u fhufha vhusiku.






Khud<sup>ə</sup>dz  
ya masana  
yo kuna, a i  
tshikafhadzi mufhe,

mavu kana madi nahone yo dalesa. Khud<sup>ə</sup>dz  
ya masana ine ya diswa shangoni kha duvha  
lithihi i tshi bva duvhani, i nga kona u shumiswa  
sa tshivhaswa nwaha wo<sup>ə</sup>he! Ri tea fhedzi u  
wana ndila dza khwi<sup>ə</sup>ne dza u fasha khud<sup>ə</sup>dz i  
no bva duvhani.



Ndi ḥnowa!

Ndi khovhe!



Nowa dzi no fhufha dzi dzula maṭakani a malinganye a Asia. Ndi ḥnowa dzi no kona u fhufha/lavhuwa nga muri nga muri. Dzi kona u fhufha dzi tshi ya n̄tha na u tsa fhasi, khathihi na u kona u papamala muyani.




Hu na tshaka dzi no swika  
60 dza khovhe dzi no  
fhufha. Khovhe idzi dzi  
no mangadza dzo kona  
u digudisa u fhufha  
dzi tshi bva madini dza  
papamala muyani dzi  
tshi shavha zwipondi zwa  
madini.





Ni nga kona u ita uri maluvha a shandule  
mivhala nge na shela inkhi kana  
zwishandulamivhala zwa zwiliwa madini a re  
kha vasi. Na lindela kufhinganyana ni do  
vhona phethala dzi tshi shanduka muvhala.  
Hezwi zwi itwa nga sisitemenyendedzi,  
kana tsinga tsekene dzi re kha mikonyi ya  
maluvha dzi no tshimbidza muvhala uyu dza u  
isa kha phethala.





Hu na khombo  
dzine na ḥangana  
nadzo ndilani ya  
u ya tshikoloni?

Vhañwe vhana vha tea u  
wela milambo nga miratho  
kana vha tea u dadamala  
kha mabama dzithavhani  
musi vha tshi ya zwikoloni.  
Vhañwe vha swika hune vha  
tea u tou "segwelela" musi  
vha tshi ya tshikoloni!



Khokhodzo ya  
magine<sup>the</sup>.

No vha ni tshi zwi  
di<sup>v</sup>ha uri arali na nga  
dzhenisa magine<sup>the</sup>  
mu<sup>č</sup>avhani kana na u imisa  
n<sup>č</sup>ha ha mu<sup>č</sup>avha, kana tsini  
na tshibogisi tsha penisela  
kana zwipedukwa zwa tsimbi, u  
mbo di<sup>č</sup> kokodza izwo zwithu?





No vha ni tshi zwi ḋivha  
uri zwikwavhavha zwi a  
kona u gonya mbondo milenzhe yazwo i  
so ngo kwama luvhondo? Musi zwi fhethu  
ha u tou gonyisa, zwivhudzi zwitukutuku  
zwi re kha zwikunwe zwazwo zwi vhanga  
luvhande lwa maginethe. Hezwi zwi ita uri  
zwikwavhavha zwi "kokodzelwe" luvhondoni –  
u tou fana na Spiderman (Ralubuvhi)! Hezwi  
zwikwavhavha zwi ita uri zwi tshimbile nga  
luvhilo nahone zwe tou nambatela.



Nyamavhende mukokoti  
wa tshingo.

Nyamavhende mukokoti  
wa tshingo!

Vhathu vha na sethe  
mbili dza mano.


Ngwena dzi mela mano  
maswa nga miñwaha  
miñwe na miñwe mivhili,  
ngeno mano a mbevha  
a sa kulei. A aluwa a sa  
gumi.



Luñanga lwa ndou  
lu a kona u lemela  
tshileme tshi no  
lingana mabakete  
a 8 a mađi. Didzhieni  
no hwala zwithu zwi no  
lemela ngaurali!



Arali ni tshi vhona u nga  
mvuvhu i na mañø mañø fhedzi,  
no kača. Mvuvhu dzi na mañø a  
40 a re ngomungomu ha ḥaha  
dzadzo ane a shumiswa kha u  
shenga.



Vhalavhuwi/  
vhathamuwi vha  
no konesa ndi  
vhafhio? Tsepe  
(tshipirimboko)  
i a kona u  
lavhutshela  
nthanth̄ha na kulekule.  
Vhaateletiki vha no kona  
vha a kona lavhuwa u pfuka  
mithara dza malo. Ndau dza  
Afrika dzi a lavhuwa mithara  
dza fumi, ngeno Kangaroo dza  
Australia dzi tshi lavhuwa mithara dza  
fumiraru.





Fhedzi thatha ndi yone  
ngwēna! I a kona u  
thamuwa vhunṭha hu no fhira  
saizi ya muvhili wayo ka300.

Anganyani hezwi: arali thatha yo vha i na saizi  
ya hafu ya senthimitha, yo vha i tshi nga kona  
u thamuwa ya pfuka ṭhoho yanu.

Zwino, arali ro vha ri tshi kona u thamuwa sa  
thatha, ro vha ri tshi nga thamuwa  
ra pfuka tshiṭediamu tsha bola ya  
milenzhe.

Ndo kunda!



# Nyito dza u vhala nga zwigwada



1

Lavhelesani zwifanyiso. Ni nga kona u bula madzina a zwipuka zwo didzumbaho?


1



2



3



4



5



6





2

Vhudzani khonani yanu uri zwitatamennde zwi tevhelaho ndi zwone kana a si zwone nga u bula uri EE kana HAI.

	EE	HAI
i. Zwitshimpanzi zwo ḥalifha vhukuma.		
ii. Khovhevhimbi khulukhulu dzi tou fara nyendo ndapfu dzi tshi tshela zwiliwa		
iii. Zwiṁwe zwimela zwi ḥa zwikhokhonono.		
iv. Zwikwavhavha a zwi koni u gonya mbondo.		
v. Tsepe dzi a kona u lavhutshela n̄than̄ha na kulekule.		
vi. Mvuvhu dzi na mano mano fhedzi.		
vii. Zwiṁwe zwipuka zwi shandula mivhala yazwo zwi tshi itela u didzumba.		
viii. Vhatu vha na sethe mbili dza mano.		
ix. Nowa dzi no fhufha dzi dzula maṭakani a malinnganye.		
x. Ndi nga kona u atsamula no bonyolola maṭo.		



3

Zwimamisi ndi zwipuka zwi re na mukumba kana mamvele. Nwalani mutevhe wa zwimamisi zwot̄he zwine zwa ḥa muhumbuloni waṇu. Ni shumise khoma kha u fhandekanya maipfi a re kha mutevhe.



4

Zwikokovhi zwi na makwanda nahone a zwi anzeli u kona u fhuf'ha.

Nwalani mitevhe wa zwikokovhi zwo<sup>ł</sup>he zwine zwa <sup>da</sup>  
muhumbuloni wañu. Ni shumise khoma kha u fhandekanya  
maipfi a re kha mitevhe.

Ndi zwipuka zwifhio zwi so ngo bulwaho kha mitevhe yanu?



5

Nwalululani mafhungo aya ni tshi shumisa ndongazwiga  
dzo teaho.

- i. zwitshimpanzi zwo <sup>ł</sup>talifha vhukuma
- ii. ngwena dzi mela maño maswa kha miñwaha miñwe na  
miñwe mivhili ngeno maño a mbevha a sa kulei
- iii. <sup>ł</sup>huða dzi shumisa mitsinga yadzo milapfulapfu kha  
u hovhelela mañari a re thavhini dza miri dzi re  
n<sup>ł</sup>than<sup>ł</sup>ha



6

Livhanyani maipfi aya na <sup>ł</sup>halutshedzo dzao. Shumisani  
maipfi ayo kha u vhumba mafhungo añu inwi muñe.

dzumbama

pandela

shanduka

tshipondwa

tshipondi

zwipedukwa

thatha

vhuvha

nzwimiwa

dishanda

zwipida

nzwimi